

Adesua 3: Mmienụ Mmienụ Ne Osu Kɛse So

Asem Titire a Efa Ho

Onyankopɔn yɛ ne bɔhyɛ nyinaa mu pɛ, sɛnea yɛntɛ ne nhyehyɛ ase mpo.

Bible Mfaso

Genesis 6-9

Bible Nkɔmhyɛ

“Yɛn Awurade ne Nyankopɔn; wofata sɛ wunya anuonyam, nidi ne tumi, efisɛ, wo na wobɔɔ nneɛma nyinaa” (Yohane Adiyisɛm 4:11a NA-TWI).

Adesua Nsɛm a Yɛpɛ Sɛ Mmofra Bɛtɛ Ase:

- Mmofra bɛtumi akyerɛ sɛnea Noa gyidii ne Onyankopɔn ho na ɔdi n'akyi, sɛnea ɛyɛɛ den no mu.
- Mmofra bɛtumi aka Onyankopɔn bɔhyɛ bi na akyerɛ sɛnea Onyankopɔn yɛ ne bɔhyɛ mu pɛ.
- Mmofra bɛtɛ ase sɛ Noa ho asem kyerɛ sɛnea Onyankopɔn gye ne nkurofo na ɔsan bɔ wɔn bra.

Nneema a Yehia Ma Nketewa Kuw:

- ☐ Bible, nea kurow biara nya baako
- ☐ Din nhoma a wode bo mmofra din, baako ma oba biara
- ☐ Aduane a eye nketenkete, baako ma oba biara

Dwuma: Gyidi Nante (Trust Walk)

- ☐ Ani akataade (blindfolds)

Dwuma: Bɔhye Nkɔnsɔnkɔnsɔn (Promise Chain)

- ☐ Ahaban anaa ahyensode a eye ahemmaa ho nhoma, nsoan 3-5 ma oba biara
- ☐ Mma a wode twere (markers)
- ☐ Nhoma a wɔatintim no (Printout 1)
- ☐ Nhoma (ahaban anaa akyede nhoma)
- ☐ Tɛɛp anaa nsantim (staples)

Dwuma: Atie Nokware Ahokeka (Obedience Challenge)

- ☐ Nhoma a wɔatintim no (Printout 2), baako ma kurow biara (tia nsoan no ansa na akuw no behyia)
- ☐ Akyede anaa nkuto nhoma mu (envelope)

Nneema a Yehia Ma Kɛse Kuw:

- ☐ Bible

Nneema a Yehia Ma Mmobɔden Ne Dwumadi Ho Nsusuwii:

- ☐ Nhoma a wɔatintim no (Printout 3), mpaebɔ baako ma oba biara

Nneema a Wɔhia Ama Agorɔ:

Agorɔ: Mmoa Npair Relay

- ☐ Mmoa krataa anaa mmoa mfonini (mmienu a eye pe biara)
- ☐ Edan a ewɔ kwan so
- ☐ Baabi a wɔayɛ adwini se "Nuham Pon" (ark)

Agorɔ: Osuogya Gynagyina Dansi

- ☐ Mmusika player
- ☐ Nsuo sprayer (spray bottle)

Agorɔ: Nsuo Ahome Kwanho Agorɔ

- ☐ Akonnwa, cones
- ☐ Ahoma anaa nneema foforo a eye dwoodwo na ewo bambo mu

Agoro: Osoro Anwonwade Toss

- ☐ Nkuto ketewa
- ☐ Rainbow-themed target (a woye de krataa, nkuto, anaa cones)

Agoro: Aduanan Nna Ne Aduanan Anwummere Gynabea Agoro

- ☐ Plastic spoons
- ☐ Bool ketewa anaa plastic kosua
- ☐ Nkuto anaa nkotoku

Nkuto Kɛse Mmerɛ 1

Minit 15

Kyɛ din nsemma ahorow ne aduane tiawa. Paw baako mfi wɔn a ɛdidi so yɛ biako wɔ bere a mma no redidi wɔn aduane no.

Ahyɛase

“Mo nyinaa, mema mo akwaaba! Eyi yɛ yen nnawɔtwe a ɛto so mmiensa wɔ club no mu. Me anigye sɛ mo aba ha saa nnawɔtwe yi! Me pɛ sɛ mete sɛnea mo nna/anɔpa/nnawɔtwe no kɔɔ mu.”

Kyɛ Na Tie

Paw 1

Bisa mmofra no sɛ wɔmfɔ wɔn anigye ne wɔn awerɛhow (nea ɛyɛ wɔn anigye ne nea ɛyɛ wɔn yaw kɛse, ɛnne anɔpa anaa mfi nnawɔtwe a atwam no mu) mfa nka.

Paw 2

Bisa mmofra no sɛ wɔmfɔ wɔn ho nsakrae bo mu wɔ da no so, de “Eden na wopɛte sɛnea woyɛ?” chart no boa wɔn.

Bo Mpaɛ Nka Ho

Boa sɛ wobia mpaɛbo nsem mfi mma no. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ anaa ɔbaako mfi mmofra no betumi abɔ mpaɛ ma nnipadɔm no nyinaa, anaa ɔkyerɛkyerɛfoɔ betumi asiansi mmofra no abien abien na wama wɔn kwan sɛ wɔbo mpaɛ ma wɔn ho.

Asemnisa Ahyɛase

- **“Woate sɛ woyɛ biribi a wonnim asem no mu nyinaa, nanso obi bisaa wo sɛ fa no to ne so? Sɛn na woteɛ?”**

Dwumadi: Anidasoɔ Nantew (Trust Walk)

Nneɛma a Wɔhia: Ntoma a wɔde kata ani (Blindfolds)

Si mmofra no abien abien na ma baako nyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ a ɔde ne nne nko ara bekyere ne yonko kwan wɔ dan no mu.

Bisa:

- **“Sɛn na ɛte sɛ wode w’anidasoɔ gu obi so bere a w’ani nnim nea ɛda w’anim?”**
- **“Sɛn na saa no te sɛ wode w’anidasoɔ gu Onyankopɔn so?”**

Kese Group

Minit 10-15

Mema mmofra no akwaaba wɔ Crossroads na ka kyere won sɛ wo anigye sɛ wobaa ha nnawɔtwe yi.

3 R's a Wɔde Hyɛ Bɔ ho Ban (Respect)

Hyɛ mma no nkuran wɔ nea wɛyɛ won ani so a ɛwɔ mu sɛ 3 R's of Respect:

Paw Afei

Wubetumi apaw baako, abien, anaa nea ɛdɔɔso no nyinaa mfi saa nsem yi so senea wubetumi de ahyɛ Kese Group no ase!

“Hena ne Yesu” Mmrane ne Mmuano (Call And Response)

Mpaebɔ Kɔkɔ: “Onyankopɔn, Me Gyedi Wo Efisɛ...”

(Susuw ho senea Onyankopɔn da so di ne bɔhyɛ nyinaa so daa. Eyi betumi ama yɛagyɛ Onyankopɔn di bere a ɔka biribi kyere yɛn anaa bere a yɛhwɛhwɛ no mmoa).

“Me Nyame” Dwom Ahyɛase:

Mpaebɔ Ahyɛase

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ wobɛto won ani na wɔde won nsam bebɔ mu a, ɛboa ma won adwene bɛyɛ ɔdɔm na won a wɔwɔ ho no renɛ won awɛɛhow.

Asemmissa Ahyɛase

- **“Wote sɛ wugyedi obi a wonnim nea ɛrekɔ so nyinaa pɛn?”** (Ma mmofra kakra mma won so na wɔmua).
 - **Mfatoho:**
 - **Kɔ dɔkotani nkyɛn:** Wɔka sɛ wugye aduro na wonnim adɛn na ɛsɛ sɛ wokyea—nanso wugyedi w'awofo anaa dɔkotani sɛ ɔbɛboa wo pɛn?
 - **Kɔbea foforo anaa sukuu foforo:** Wɔka sɛ wokɔbea foforo anaa sukuu foforo a wonnim nea ɛbeba—nanso w'awofo ka kyere wo sɛ ɛbɛyɛ yie pɛn?

Ka sɛ: **“Anɔpa yi, yɛbɛka asem a ɛfa Noa ho—ɔbarima a ogyedi Onyankopɔn na ɔdi n'ahyɛde so senea ɛte a ɛyɛ anwanwade.**

Onyankopɔn ka kyereɛ Noa sɛ ɔnye odwemma titiriw (ark) efise nsuyiri kese reba senea ebɛhohoro bɔne afi asase so.”

Dwumadi: Aye Pɔtee (Making Choices)

Ahyede: Ka kyereɛ mma no sɛ wɔbeyɛ agoro. Paw mpɔtam abien mmiensa anaa ma akyerɛkyerɛfoɔ nananom gyina beaɛɛ a ɛkyɛn wɔn ho. Fa nɔma (1–4) ma mpɔtam no anaa akyerɛkyerɛfoɔ no. Senea ɛbeyɛ a ehu kese, kyereɛw nɔma no wɔ krataa so na tɔ wɔn wɔ beaɛɛ no mu anaa ma akyerɛkyerɛfoɔ no so.

Paw 1: Nipa Nko Ara – Mmerebebuo Ahwɛfoɔ

Kan nsem no mu, na bisa nsemmisa na kyereɛ mmerebebuo a ɛwɔ akwan bebreɛ mu. Ma mmofra no bere kakra (mmereɛ 30 anaa mmereɛ 1) sɛ wɔpaw wɔn mmuae. Wɔnsan nko mpɔtam no mu anaa akyerɛkyerɛfoɔ nkyɛn senea wɔgye di. Afei, da nsem no mu mmuae a ɛye pɔtee adi na ma tikiti anaa akyede ma obiara a ɔbuaa no pɔtee.

Paw 2: Kuw – Mmerebebuo Ahwɛfoɔ

Fa mmofra no ye kuwadɔm 4-5 anaa fa wɔn kuwadɔm a wɔwɔ so no. Kan nsem no mu, na bisa nsemmisa na kyereɛ mmerebebuo a ɛwɔ akwan bebreɛ mu. Ma wɔn bere kakra sɛ wɔbɛka na wɔpaw baako (mmereɛ 30 anaa mmereɛ 1). Wɔnsan nko mpɔtam no mu anaa akyerɛkyerɛfoɔ nkyɛn senea wɔgye di. Afei, da nsem no mu mmuae a ɛye pɔtee adi na bu akonta behunu kuwadɔm a wɔbuaa nsemmisa kese. Ma kuwadɔm a ɔdi kan no akyede, na susuɛw sɛ wɔbɛma akyede ketewa ma kuwadɔm a wɔantumi annye kan no.

Ka sɛ: **“Mɛka asem anɔpa yi na mɛbisa nsem na mɛma mo nko mpɔtam mu senea mɔɛpaw mo mmuae. Enti montie yie na mɔɛhunu mmuae a ɛye pɔtee.”**

Kan Noa asem wɔ Genesis 6-9:

Ɛye Noah ne ne abusua ho asem. Noah ye onipa trenɛɛ, ɔno nko ara na ɔye ɔyɛfo a ne ho nni asem a ɔte asase so wɔ saa bere no mu, na ɔnam Onyankopɔn akyi wɔ ɔdo pa mu.

1. Ɛɔɛn na wɔka faa Noah ho?

Ɛpɔw 1) Ɔye onipa a ɔdi ne koma akyi daa.

Ɛpɔw 2) Wɔnim no sɛ ɔwɔ nyansa wɔ ɛpono kese sɛɛ mu.

Ɛpɔw 3) Ɔye ɔdefoɔ kɛsɛɛ sɛn obiara wɔ ne kurom.

Ɛpɔw 4) Ɔno nko ara na ɔye onipa trenɛɛ a ɔte asase so wɔ saa bere no mu.

Mmerɛye Pa: *Ɛpɔw 4 – Ɔno nko ara na ɔye onipa trenɛɛ a ɔte asase so wɔ saa bere no mu.*

Seesei Onyankopɔn huu sɛ asase no ayera ne kɔm baa mu, na akra pa nyinaa ayera na ɔhaw kese ahyia mu. Onyankopɔn huu saa bɔne nyinaa a ɛda asase

so, efise nnipa nyinaa a wɔwɔ asase so ayera. Enti Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noah sɛ, “M’asi me bo sɛ mɛsɛ nkwa nyinaa, efise wɔahyɛ asase no ma wɔde akɔm baa mu. Aane, mɛpɔpa wɔn nyinaa fi hɔ, ka asase no ho!”

2. Asase no yɛɛ dɛn na wɔkaa ho asem?

Ɔcorner 1) Yɛɛ ma anigye ne nkɔntenan.

Ɔcorner 2) Yɛɛ ma akodɔm ne bɔne.

Ɔcorner 3) Na obiara nte so koraa.

Ɔcorner 4) Yɛɛ ma asomdwoe ne ɔɔɔ ɔɔɔso.

Mmuaɛɛ Nokware: Ɔcorner 2 – Yɛɛ ma akodɔm ne bɔne.

“Si korabea kese firi sɛdua a wɔfrɛ no Cypress, na fa ngo kata mu ne n’akyi, mu ne akyirikyiri nyinaa. Afei yɛ mfadum ne akyirikyiri mu mpɔtam wɔ ne mu nyinaa.”

3. Dɛn na Onyankopɔn hyɛɛ Noah sɛ ɔnye?

Ɔcorner 1) Si korabea kese (ark) na boaboa mmɔa ano.

Ɔcorner 2) Ka asem kyerɛ obiara fa sukyerɛ ne bɔne ho.

Ɔcorner 3) Kɔ tena asase foforo a ɛwɔ akyirikyiri.

Ɔcorner 4) Si afuw na yɛ aduan ma ne abusua.

Mmuaɛɛ Nokware: Ɔcorner 1 – Si korabea kese (ark) na boaboa mmɔa ano.

Hwe! Merebekata asase so wɔ nsu kese a ɛbɛsɛ biribiara a ɛhome. Biribiara a ɛwɔ asase so bɛwu. Nanso mɛhyɛ apam ne wo. Enti kɔ mu wɔ korabea no mu—wo ne wo yere ne wo mmammarmima ne wɔn yere. Fa ɔbarima ne ɔbaa mmɔa biara no ano—mmienu—bra mu wɔ korabea no mu na yɛ wɔn nkwa wɔ nsuyiri no mu. Mmɔa a wɔtwa ne nsoromma a ɛyɛ mmienu ne mmienu, ne mmɔa biara a ɛkɔ fam so ntem no nyinaa bɛba wo nkyɛn na yɛ wɔn nkwa. Na hwe sɛ w’anya aduan a ɛbɛso wo abusua ne mmɔa nyinaa so wɔ mu.”

Na Noah yɛɛ biribiara pɛpɛɛɛ sɛnea Onyankopɔn hyɛɛ no sɛ ɔnye no.

4. Adɛn nti na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noah sɛ ɔnsii korabea kese?

Ɔcorner 1) Na ɔpɛ sɛ ɔma nnipa a wɔwɔ ne ho anim hu ne tumi.

Ɔcorner 2) Na ɔpɛ sɛ ɔgye ne ho fi nsuyiri a ɛbɛsɛ asase nyinaa mu.

Ɔcorner 3) Na ɔpɛ sɛ ɔde hyehyɛ ahonya ne nneɛma a ɛsom bo mu.

Ɔcorner 4) Na ɔpɛ sɛ ɔkɔ akɔtena asase a ɛwɔ akyirikyiri.

Mmuaɛɛ Nokware: Ɔcorner 2 – Na ɔpɛ sɛ ɔgye ne ho fi nsuyiri a ɛbɛsɛ asase nyinaa mu.

5. Dɛn na Noah yɛɛɛɛ, sɛ Onyankopɔn kaa kyerɛɛ no nea bɛsi no akyi?

Ɔcorner 1) Ɔantie Onyankopɔn akwankyerɛ.

Ɔcorner 2) Ɔsee sɛ nea Onyankopɔn pɛ yɛ ade anaa na ɔserew.

Ɔcorner 3) Ɔdwane fii hɔ efise osuroo.

Ɔcorner 4) Ɔtiee Onyankopɔn na ɔsii korabea sɛnea wɔka kyerɛɛ no no.

Mmuuāē Nokware: Corner 4 – Itiee Onyankopon na osii korabea senea woka kyerēē no no.

Sē Noah yēē mfe 600 no, bosome a eto so mmienue da a eyē du-nson no, nsuo a ēda fam nyinaa fuu mu fii asase ase, na osu tōō denneennen fii soro. Osu no tōō kosii nnansa ne anadwo aduonum.

Nipa a wōankum no nko ara ne Noah ne wōn a na wōwō ne ho wō korabea no mu. Na nsuyiri no kataa asase so mfeha ahanan ne aduanan (150) no nyinaa.

6. Eyē den nna ne anadwo dodow na osu no tōō?

Corner 1) Nna ne anadwo du (10).

Corner 2) Nna ne anadwo aduonu (20).

Corner 3) Nna ne anadwo aduonan (40).

Corner 4) Nna ne anadwo aduonu-num (50).

Mmuuāē Nokware: Corner 3 – Nna ne anadwo aduonan (40).

7. Abōdēē bēn na wode bēfa akō osoro no mu?

Corner 1) Abōdēē nyinaa a ewō abōdēē fie no mu.

Corner 2) Abōdēē nko a mepē.

Corner 3) Abōdēē biara mu mmarima baako ne obaa baako.

Corner 4) Hwee, mepē abōdēē da.

Mmuuāē Nokware: Corner 3 – Abōdēē biara mu mmarima baako ne obaa baako.

Afei Onyankopon ka kyerēē Noa sē, “Monfi osoro no mu, mo nyinaa—wo ne wo yere, ne wo mmabarima ne wōn yerenom. Ma abōdēē nyinaa—nnomaa, mmoa a wōwō fie, ne mmoa ketewa a wōhwehwe wōn ho wō fam so—nko, na wōnyinsen na wōn dōōso wō asase so.”

Enti Noa ne ne yere ne ne mmabarima ne wōn yerenom fii osoro no mu. Na abōdēē akēsēē ne ketewa ne nnomaa nyinaa fii osoro no mu, abien abien.

Afei Noa sii afōrebukya maa Awurade, na ohyehyēē afōrebō mu mmoa ne nnomaa a wōabō ho ban sē wode bēyē afōrebō a ehye no. Na Awurade de afōre no ho ahomehyē dii no yie, na okae wō ne ho mu sē, “Meremma asase so nsa nka bio wō nnipa ho asotwe enti, senea wōn adwene ne wōn nsusui nyinaa fi awo mu pē bone.”

8. Den na Noa yēē ēberē a one abōdēē no fii osoro no mu?

Corner 1) Osi firii.

Corner 2) Oforo bepō.

Corner 3) Osi afōrebukya na ode afōre maa Onyankopon.

Corner 4) Oyēē aban.

Mmuuāē Nokware: Corner 3 – Osi afōrebukya na ode afōre maa Onyankopon.

Afei Onyankopɔn kae se, “Mede m’ahyedeɛ ho asem no ho nsenkyerɛnne rema wo ne abɔdeɛ nyinaa, ama awo ntoatoaso nyinaa a ebɛba. Mede me osuoɔnsɔw bɔɔ ɔsoro mu. Eyi ye m’ahyedeɛ ho nsenkyerɛnne a eɔa wo ne asase nyinaa so. Se mede ɔsoro kata asase so a, osuoɔnsɔw bɛda ɔsoro mu, na mekae m’ahyedeɛ a me ne wo ne abɔdeɛ nyinaa aye. Meremfa nsuyiri bio mmere mu nsee nkwa nyinaa da.”

9. Den nsenkyerɛnne na Onyankopɔn de maa se n’adeye se ɔrenfa nsuyiri bio nnhyew asase nyinaa?

Ɔcorner 1) Ɔsoro nsoromma bi

Ɔcorner 2) Osuoɔnsɔw wɔ ɔsoro mu

Ɔcorner 3) Asɔredua abɔdeɛ a ɔde ngo dua wɔ ne anom

Ɔcorner 4) Awia a ehyeren

Mmuale Nokware: Ɔcorner 2 – Osuoɔnsɔw wɔ ɔsoro mu

Ka se: **“Onyankopɔn bisaa Noa se ɔmfa ne ho nto n’anim na ɔnte n’ase, na ɔnsiesie ɔkorow (ɔsoro). Noa tiee Onyankopɔn, na emaa Onyankopɔn gyee Noa ne ne abusuafoɔ nkwa. Eberɛ a nsuyiri no twaam no, Onyankopɔn ne Noa yee apam se ɔrenfa nsuyiri bio nnhyew asase nyinaa. Osuoɔnsɔw no ye Onyankopɔn apam ho nsenkyerɛnne.**

Noa gyidii na ɔtiee Onyankopɔn, na Onyankopɔn dii n’apam se ɔbɛbɔ Noa ho ban. Onyankopɔn ye nokwafoɔ daa wɔ n’apam so.”

Toa Mpaee Mu

Da Onyankopɔn ase se ɔye nokwafoɔ wɔ n’apam so, na bisa no mmoa yen se yenyɛ no mu gyidi na yentie no senea Noa yee no.

Nkuto Kεse Mmerε 2

Mmerε: 20-25 Simma

Ka se: **"Onyankopɔn yε nokware wɔ ne bɔhyε mu. Asem a εfa Noa ho kyere yen sε Onyankopɔn bɔ nkwa ne ban bo ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne so na wɔdi n'akyi."**

Dwumadi: Bɔhyε Nkɔnsɔnkɔnsɔn

Nneεma a Wɔhia:

Ntaadeε nhwiren nhwiren, Mɔka

Ma ɔsuafɔɔ biara nkyere bɔhyε baako a εfiri Onyankopɔn (sεbε: "Onyankopɔn dɔ yen," "Onyankopɔn kye yen bɔne," "Onyankopɔn di ne bɔhyε so") wɔ ntaadeε sɔrɛp mu. Fa **Printout 1** ma asuafoɔ no apaw Onyankopɔn bɔhyε mu.

Fa ntaadeε sɔrɛp no hyε nkɔnsɔnkɔnsɔn mu de tɛp anaa nkatenkaten kɔfa bɔ "bɔhyε nkɔnsɔnkɔnsɔn." Kyerekyerε asuafoɔ no sε wɔmfɔ wɔn bɔhyε nkɔnsɔnkɔnsɔn no kɔ fie senea εbεkaε wɔn sε Onyankopɔn di ne bɔhyε so.

Kae Genesis 6-9 mu ntini ntini no tiaa so, anaa ma asuafoɔ no nya akɔyiri akɔyiri sε wɔka asem no ho nsem:

1. Noa yε ɔbarima a ɔde ne ho to Onyankopɔn so na ɔdi n'akyi, mpo sε afoforo nngye no di.
2. Onyankopɔn ka kyereε Noa sε ɔmfɔ dua yε ɔkorow kεse a wɔfrε no **εka** efise nsu kεse bεba senea εbεhohoro asase so.
3. Noa de ne ho too Onyankopɔn so na ɔnim sε Onyankopɔn bɔhyε yε nokware daa.
4. Onyankopɔn bɔɔ bɔhyε sε ɔrennsu n'asase nyinaa bio, na ɔde ɔsomaεε a εyε ɔsrane yεε n'adansedi a εkyere bɔhyε no.
5. Yεbetumi de yen ho ato Onyankopɔn so na yεadi n'akyi, mpo sε εyε den, efise ɔyε nokware wɔ ne bɔhyε mu.

Bisa:

- **"Dεn na Onyankopɔn ka kyereε Noa sε ɔnyε?"**
- **"Noa kyereε sε ɔde ne ho to Onyankopɔn so sεn?"**
- **"Dεn na Noa ɔdi nokware no kyere yen fa yen ho to Onyankopɔn so?"**
- **"Dεn na Onyankopɔn bɔhyεε Noa akɔyi nsuyiri no?"**
- **"Dεn na ɔsrane no ka yεnkaε?"**
- **"Aδen nti na ɔsrane yε bɔhyε a Onyankopɔn de maa yen no ho hia?"**

Dwumadi: N'adwene So Tie Ho Ahodden

Asemti: Kyere mmofra no senea odi Onyankopon akyi hia, senea Noa dii Onyankopon akyi mpo se enkyere mu.

Nneema a Wchia:

Printout 2, Atadee mu

Fa Printout 2 mu, twa nsemfua a woakyerew ho nsem, na fa won hye atadee mu.

Ma won fa mu ma suafoɔ biara fa nsemfua baako pue. Bo won anim se wodi won nsem no perepere (ma nkumaa ketewa no, twere won nsem no kyere won).

Kyere nkuto no se womma won ho mmoa se wrehwe senea woye no.

Se obiara wiee no, bisa se:

- “Eyee mmere anaa eyee den se w’aso tie?”
- “Aden nti na eho hia se yedi akyiridie no, mpo se yente ase ntem?”
- “Noa yee den tie Onyankopon?”
- “Aden nti na wugye di se eho hia se Noa tie Onyankopon?”
- “Den na yebetumi asua fa yen ho to Onyankopon so se ofre yen ye biribi?”

Nhyehyɛ Mmɔdenka

Mmerɛ: 5-10 Simma

Ka se: **“Asem a efa Noa ho kyere yen se Onyankopɔn ye nokware, na ɔgye wɔn a wɔde wɔn ho to ne so. Senea Onyankopɔn gyee Noa ne ne abusua firii nsuyiri mu no, saa ara nso na ɔde ɔkwan bɛma yen agye yen nkwa wɔ Yesu mu. Eka no ye ɔbea a eyɛ ban ma Noa, na Onyankopɔn frɛ yen se yenfa ban ne anidaso nyinaa nsi Yesu so senea yede yen ho to ne so. Ɔsrane ye adanse a ekyerɛ Onyankopɔn bɔhyɛ se ɔrennsu asase nyinaa bio—na Yesu ne akɛsɛɛ a ekyerɛ Onyankopɔn dɔ ne nokware. Se yede yen ho to Yesu so na yedi n’akyi senea Noa dii Onyankopɔn akyi no, yɛbenya ne nkwagye na yeate ase wɔ ne dɔ mu.”**

Mmuaden ne Nsusuwii

Ma ɔsuafɔɔ biara Printout 3, Mpaeeɔ a efa Nkwagye ho.

Ka se: **“Yɛmpɛ se obiara hu fi se ɔde ne ho bɔ mpaee yi anaa ɔgye Yesu di ɔkyena. Gyidi wɔ Yesu mu ye gyidi a eyɛ som bo ankasa, na eba se Onyankopɔn ye adwuma wɔ w’akoma mu na ɔde wo bɛma wode w’ani bɛda no so. Se w’ani da se wogyɛ Yesu di a, mpaee yi betumi aboa wo se wubɛka w’ahɔɔden ne w’ahotoso kyere Onyankopɔn. Kae se Onyankopɔn dɔ wo, na ɔda ho se ɔbete w’akoma da biara.**

Se wokae mpaee yi nko ara no, ɛnye no na ɛgye wo nkwa—eyɛ w’ahotoso wɔ Yesu mu na ɛma nkwagye. Mpaee no ye ɔkwan kɛkɛ a wubetumi ada w’ahotoso ne w’ani gye kyere no.”

- Prentee nwoma no a eyɛ ɔkɔdeɛ sɛnsɛnkaɛɛ.
- Sua ɔkɔdeɛ no se wɔda ho wɔ saa nkyerɛkyerɛ yi mu (Adiyisem 4:11a).
- Hwe **Nkɔdeɛ Nsem Dwumadi Ho Adesua.**

To Mpaee Mu

Bɔ mpaee ne asuafoɔ no na ma wɔn nko fie.

Agoro

Minit 25

Agoro: Mmoa Npair Relay

Botae: Boa mma no ma wɔkɛ sɛ Nuham dii Onyankopɔn akyi na ɔde mmoa mmienu-mmɔ mmoa no kɔɔ adwini no mu.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Mmoa krataa anaa mmoa mfonini (mmienu biara)
- ☐ Edan a ewɔ kwan so
- ☐ Baabi a wɔayɛ adwini sɛ “Nuham Pon”

Senea Wɔbɛyɛ Agoro No:

- Fa mmoa krataa no bɔ ɔdan no mu.
- Mma no kɔ hwehwɛ mmoa mmienu a eyɛ pɛ.
- Sɛ wɔhunu mmienu a eyɛ pɛ no a, fa mmienu no kɔ “adwini pon” no so.

Bɔkɔɔ Ho Asem: Agoro yi kyere mma no sɛ Nuham dii Onyankopɔn akyi pɛpɛɛpɛ, kɔɔ so dii ne mmara so—ɔde mmoa mmienu-mmɔ mmoa. Eyi kyere sɛ yɛn nso yɛnsom Onyankopɔn mmara no na yɛgyina n’akyi.

Agoro: Osuogya Gyinagyina Dansi

Botae: Boa mma no ma wɔte nsem a ɛfa osuogya ho ne nsuo ho nsem no ase wɔ agoro mu.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Mmusika player
- ☐ Nsuo sprayer

Senea Wɔbɛyɛ Agoro No:

- Tɔ mmusika na ma mma no dansi wɔ ɔdan mu.
- Sɛ mmusika no gyina hɔ a, frɛ “Osuogya!” na tow nsuo wɔ mframa mu.
- Mma no nyinaa gyina hɔ te sɛ mmoa wɔ adwini pon no so.
- Obiara a ɔde ne ho bɔ hɔ no gyina hɔ ma ɔmpɛ.

Bɔkɔɔ Ho Asem: Agoro yi kyere mma no osuogya kɛsɛ a ɛhyɛɛ asase so no ho. Gyinagyina te sɛ mmoa wɔ adwini no so kyere sɛ Nuham dii Onyankopɔn akyi nti, na wɔyɛɛ dwoodwoo.

Agoro: Nsuo Ahome Kwanho Agoro

Botae: Boa mma no ma wɔte nka senea Nuham betumi ahyiae nsennennen wɔ adwini no so.

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Akonnwa, cones
- ☐ Ahoma anaa nneema foforo a eyɛ dwoodwoo

Senea Wɔbɛyɛ Agorɔ No:

- Si kwan a ɛyɛ nhyehyɛ a ɛda Nuham asem no ho (sɛ wɔreko “bepɔw so,” reguare “nsuo” ho, anaa wɔrebo adwini pon).
- Mma no ko so fa kwan no so ko fam, anaa yɛ agorɔ yi sɛ team challenge.
- Wobetumi de timer ka ho ma ɛyɛ den.

Bɔkoɔ Ho Asem: Agorɔ yi kyere mma no sɛ Nuham dii Onyankopɔn akyi no, ɛnye daa a ɛyɛ mmere, nanso Onyankopɔn boa no ma ɔyɛ nea ɛsɛ.

Agorɔ: Ɔsoro Anwonwade Toss

Botae: Kyere mma no Onyankopɔn bo a ɔyɛ sɛ ɔrenhyɛ asase no bio nsuo mu ho.

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Nkuto ketewa
- ☐ Rainbow-themed target (krataa, nkuto anaa cones)

Senea Wɔbɛyɛ Agorɔ No:

- Si rainbow target no wo baabi a ɛnye duru.
- Mma no fa nkuto no to rainbow no so.
- Obiara a ɔyɛ pɛ nya points anaa wɔhyɛ no nkɔmɔ.

Bɔkoɔ Ho Asem: Rainbow no kyere Onyankopɔn bo ne nokwareɔ. Agorɔ yi ma mma no yɛ dwoodwo na wɔkae sɛ Onyankopɔn di ne bo so.

Agorɔ: Nuham Ka

Botae: Kyere mma no sɛ ɛho hia sɛ wɔte na wɔdi Onyankopɔn mmara so.

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Nni hia

Senea Wɔbɛyɛ Agorɔ No:

- Obi yɛ “Nuham” na ɔma mmara sɛ “Si adwini pon no,” “Ma mmɔa no aduan,” ne nea ɛte sɛ ɛno.
- Mma no di mmara a ɛko so wo “Nuham ka” no pɛ.
- Sɛ wɔyɛ mmara a ɛnni “Nuham ka” mu a, wɔgyina ho ma wɔmpɛ.

Bɔkoɔ Ho Asem: Te sɛ Nuham a ɔtee Onyankopɔn na odii ne mmara so, agorɔ yi boa mma no ma wɔte nea ɛkyere sɛ ɛho hia sɛ yete na yɛdi mmara so.

Agorɔ: Aduanan Nna Ne Aduanan Anwummere Gyinabea Agorɔ

Botae: Kyere mma no sɛ Nuham ne ne abusua gyinaa adwini pon so aduanan nna ne aduanan anwummere na wɔbɛyɛ dwoodwo ne gyidi.

Nneɛma a Wɔhia:

- ☐ Plastic spoons
- ☐ Bɔɔl ketewa anaa plastic kosua
- ☐ Nkuto anaa nkotoku

Senea Wɔbɛyɛ Agorɔ No:

- Mma no de bɔɔl anaa kosua gyina spoon so na wonam ɔdan mu.

- Sɛ wɔtɔ no ase a, wɔsan kɔ fi ase.
- Agorɔ no kɔ so kosi sɛ obiara wie adwuma no.

Bɔkɔɔ Ho Asem: Agorɔ yi kyere 40 nna ne 40 anwummere a Nuham gyinaa adwini pon so no. Eyi hye mma no ma wɔye dwoodwo, gyidi, na wɔgyina Onyankopɔn akyi—te sɛ Nuham bere a ɔretwen Onyankopɔn.

Prentwete 3.1A

AWEMFO A ONYANKOPON YEE

Onyankopon beka wo ho daa. (Hebrifo 13:5)

Se wokɔ no mu a, Onyankopon bema wo asomdwoe. (Yesaia 26:3)

Onyankopon behwe wo ho ama wo. (Filipifo 4:19)

Onyankopon bema wo ahoɔden. (Yesaia 40:31)

Onyankopon dɔ wo daa. (Romafo 8:38-39)

Se wopam bone a, Onyankopon bekye wo. (1 Yohane 1:9)

Onyankopon hye nkwa a enkɔda da ho bɔ. (Yohane 3:16)

Onyankopon te mpaebɔ na ɔbua. (Mateo 7:7)

Onyankopon bekyere wo kwan a efata. (Mmebusɛm 3:5-6)

Onyankopon beboa wo se wobeka daabi kyere temptɛhyɛn. (1 Korintofo 10:13)

Prentwete 3.1B

AWEMFO A ONYANKOPON YEE

Onyankopon besesa w'akoma. (Nnwom 147:3)

Onyankopon besesa w'akoma. (Nnwom 147:3)

Se wobisa a, Onyankopon bema wo nyansa. (Yakobo 1:5)

Onyankopon de ne Honhom Bone beboa wo. (Yohane 14:16-17)

Onyankopon daa di ne bɔhye so. (Nnwom 145:13)

Onyankopon bema wo anigye. (Nehemia 8:10)

Onyankopon behwe wo so. (Nnwom 121:8)

Onyankopon betumi asan de nea w'ahwere aba. (Yoel 2:25)

Onyankopon bema wo akoma foforo. (Esekiel 36:26)

Onyankopon wɔ nhyehyee pa ama wo. (Yeremia 29:11)

Prentwete 3.2

ASOTWE A EFA ASOTWE SO

Bɔ ho sɛ worebɔ ɛpono te sɛ nea woreye adaka.	Nantwi te sɛ ɔsebɔ sɛnkanee du.
Dan ho wɔ kɔln ho mpɛnnum.	Bɔ ho sɛ worewom te sɛ apataa sɛnkanee du.
Tuatua wo ho so mpɛn nson.	Bɔ abɔde a wopɛ no nne.
Bɔ ho sɛ woreye abɔw bɔ a ɛye kɛse sɛnkanee du.	Teɛteɛ te sɛ gyata mpɛn mmiensa.
Bɔ ho sɛ osu retɔ na wopɛ sɛ wogyɛ wo ho fi mu.	Nantew te sɛ worede mmoa rekɔ adaka mu.
Gyina nan baako so sɛnkanee du.	Bɔ ho sɛ worebɔ akɔre wɔ adan mu.
Kɔ so kɔso te sɛ akyekyedee sɛnkanee num.	Bɔ ho sɛ wokɔ nsuo mu a wokɔ bɔw mu.
Bɔ ho sɛ worebo aduan ama mmoa wɔ adaka no mu.	Bɔ wo nsa te sɛ akokɔ na bɔ nkuro.
Bɔ ho sɛ woresso dua kɛse bi wɔ wo so ama adaka.	Bɔ ho sɛ woyɛ gyata a ɔredi ahaban wɔ dua tenten so.

Prentwɛtɛ 3.3

AGYE NKWA MPAEBɔ:

Gyidi a yɛwɔ wɔ Yesu mu na ɛgye onipa nkwa. Ɛnye mpaebɔ nsem a woka pɛpɛpɛ na ɛgye nkwa. Sɛ wokɔ Yesu mu gyidi sɛ ɔwui wɔ dua no so na ɔsɔree fii awufo mu sɛ ɔbɛfa w'abɔne ho asotwe no, ɛno na ɛgye wo. (Romafo 10:9)

Awurade Yesu, meye me bɔne ho adanse sɛ magye wo ho.

Mprempren, megyaa m'abɔne. Medi gyidi sɛ wowui wɔ dua so sɛnea ɛbɛye a wubetua m'abɔne ho ka. Megye wo tom sɛ me Wura ne me Agyenkwa. Mede me nkwa hyɛ wo nsa. Wɔ Yesu din mu, amen.

Onyankopɔn dɔ wo! Gyidi a wugyina Yesu Kristo so sɛ wo Wura ne Agyenkwa yɛ biribi kɛse sen ahu amane wɔ Asamando; ɛye fa a ɛma wo betumi atena daa nkwa mu ne Onyankopɔn a ɔdɔ wo na ɔpɛ sɛ onim wo ho. (Yohane 3:16)

AGYE NKWA MPAEBɔ:

Gyidi a yɛwɔ wɔ Yesu mu na ɛgye onipa nkwa. Ɛnye mpaebɔ nsem a woka pɛpɛpɛ na ɛgye nkwa. Sɛ wokɔ Yesu mu gyidi sɛ ɔwui wɔ dua no so na ɔsɔree fii awufo mu sɛ ɔbɛfa w'abɔne ho asotwe no, ɛno na ɛgye wo. (Romafo 10:9)

Awurade Yesu, meye me bɔne ho adanse sɛ magye wo ho.

Mprempren, megyaa m'abɔne. Medi gyidi sɛ wowui wɔ dua so sɛnea ɛbɛye a wubetua m'abɔne ho ka. Megye wo tom sɛ me Wura ne me Agyenkwa. Mede me nkwa hyɛ wo nsa. Wɔ Yesu din mu, amen.

Onyankopɔn dɔ wo! Gyidi a wugyina Yesu Kristo so sɛ wo Wura ne Agyenkwa yɛ biribi kɛse sen ahu amane wɔ Asamando; ɛye fa a ɛma wo betumi atena daa nkwa mu ne Onyankopɔn a ɔdɔ wo na ɔpɛ sɛ onim wo ho. (Yohane 3:16)